

20/10
30/15
12/17
41/21

GRAD SARAJEVO

Gradsko vijeće

Na osnovu članova 44. i 57. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - novi Prečišćeni tekst) i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 27. jula 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

**O OSNIVANJU PRAVOBRANILAŠTVA
GRADA SARAJEVA**

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom osniva se Pravobranilaštvo Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Pravobranilaštvo), utvrđuje njegova nadležnost i organizacija rada, propisuje postupak za imenovanje, smjenjivanje i prestanak rada Pravobranioaca, zamjenika Pravobranioaca i uređuju druga pitanja u vezi sa radom Pravobranilaštva.

Član 2.

Pravobranilaštvo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Grad).

Pravobranilaštvo vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 3.

Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima.

Član 4.

Pravobraniocu i zamjeniku Pravobranioaca izdaje se službena legitimacija.

Službenu legitimaciju izdaje gradonačelnik na osnovu propisa ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Član 5.

Pravobranilaštvo ima pečat u skladu sa Odlukom o pečatima Grada.

Sjedište Pravobranilaštva je u Sarajevu, ulica Čobanija broj 5.

Član 6.

U Pravobranilaštvu su u ravnopravnoj upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik, i latinično i ćirilčno pismo.

Član 7.

Federalni i kantonalni propisi kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, shodno se primjenjuju i na državne službenike i namještenike Pravobranilaštva, ako zakonom nije drugačije određeno.

**II. NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA
PRAVOBRANILAŠTVA**

1. Nadležnost Pravobranilaštva

Član 8.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih organa i drugih institucija čiji je osnivač Grad.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač, odnosno suosnivač Grad, a po zahtjevu osnivača, odnosno suosnivača.

Član 9.

Poslove zastupanja organa i pravnih lica iz člana 8. ove Odluke, Pravobranilaštvo vrši u svim sudskim postupcima i upravnom postupku, u skladu sa zakonom.

U vršenju poslova zastupanja Pravobranilaštvo je ovlašteno da preduzima sve radnje koje preduzima stranka u postupku.

Ako Pravobranilaštvo ocijeni da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba povući tužbu, ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavještava o tome subjekt koji zastupa, koji o tome zauzima konačan stav.

Član 10.

Ako Pravobranilaštvo treba, shodno svojim ovlaštenjima, da zastupa stranke čiji su interesi u suprotnosti, a jedna od njih je Grad, Pravobranilaštvo će zastupati Grad.

Član 11.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima iz člana 8. ove Odluke u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.

Organi i pravna lica iz prethodnog stava dužni su pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva prije zaključivanja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o gradnji i udruživanju sredstava za gradnju, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća, kao i o drugim ugovorima kojima se pribavljaju stvari ili raspolaze stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Nije obavezno pribavljanje pravnog mišljenja Pravobranilaštva kada je predmet ugovora iz stava 2. ovog člana pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelazi 10.000,00 KM na dan utvrđivanja vrijednosti.

Mišljenja iz st. 1. i 2. ovog člana Pravobranilaštvo daje najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i potrebne dokumentacije, a u naročito složenim slučajevima u roku od 30 dana.

Član 12.

U postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima i vlasništvu Grada, obavezno se pribavlja mišljenje Pravobranioaca.

Pravobranilaštvo, na zahtjev Grada, daje mišljenje o imovinsko - pravnim ugovorima koji se namjeravaju zaključiti sa stranim pravnim i fizičkim licima, kao i drugim imovinsko-pravnim odnosima sa tim licima.

Član 13.

Organi i pravna lica iz člana 8. ove Odluke dužni su zaključeni ugovor imovinsko-pravne prirode dostaviti Pravobranilaštvu u roku od 15 dana dana zaključenja ugovora.

Ako Pravobranilaštvo ocijeni da je zaključeni ugovor ništav, podnijet će tužbu za utvrđivanje ništavosti, a u slučaju da ugovorena cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti - tužbu za poništenje ugovora ili izmjenu ugovora.

2. Organizacija Pravobranilaštva

Član 14.

Funkciju Pravobranilaštva vrši Gradski pravobranilac (u daljnjem tekstu: Pravobranilac)

Pravobranilac predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši prava i dužnosti utvrđene zakonom, drugim propisima i ovom Odlukom.

Pravobranilac ima jednog zamjenika.

Član 15.

Zamjenik pravobranioaca vrši poslove iz djelokruga Pravobranilaštva koje mu odredi Pravobranilac.

U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovlaštenja Pravobranioaca.

Član 16.

Pravobranioca i zamjenika Pravobranioaca imenuje, smjenjuje i razrješava Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika.

Na prijedlog gradonačelnika, organ iz prethodnog stava odlučuje i o udaljenju od vršenja službe, o izuzeću i o ostavci Pravobranioaca i njegovog zamjenika.

Postupak imenovanja Pravobranica i njegovog zamjenika provodi se u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu, ovom Odlukom i drugim propisima kojima je uređen postupak imenovanja, poštivanjem zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih.

Član 17.

Za Gradskog pravobranioaca i njegovog zamjenika može biti imenovano lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i pravnim poslovima u drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje tri godine, i koji posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe Pravobranioaca.

Član 18.

Pravobranilac se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Zamjenik Pravobranioaca imenuje se bez ograničenja trajanja mandata.

Član 19.

Prije stupanja na dužnost Pravobranilac i zamjenik Pravobranioaca daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Gradskog vijeća.

Tekst svečane izjave glasi: "Izjavljujem da ću se u vršenju službe Pravobranioaca-zamjenika Pravobranioaca pridržavati Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i propisa Grada, i da ću službu vršiti savjesno".

Član 20.

Pravobranioacu koji ne bude ponovno imenovan prestaje funkcija Pravobranioaca, ali mu ne prestaje radni odnos.

Pravobranilac koji ne bude ponovno imenovan, raspoređuje se na odgovarajuće poslove u Pravobranilaštvu.

Rješenje o raspoređivanju Pravobranioaca iz prethodnog stava donosi gradonačelnik, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka funkcije Pravobranioaca.

Ako Pravobranilac ne prihvati raspored na poslove po rješenju gradonačelnika, prestaje mu radni odnos, po isteku 30 dana od dana donošenja rješenja.

Član 21.

Pravobranilac i zamjenik Pravobranioaca dužni su čuvati svoj ugled i ugled Pravobranilaštva.

Pravobranilac i zamjenik Pravobranioaca ne mogu vršiti inokosnu funkciju, ni biti članovi izvršnog tijela političke organizacije.

Pravobranilac i zamjenik Pravobranioaca ne mogu biti krivično gonjeni ili lišeni slobode zbog iskazanog mišljenja ili odluke donesene u vršenju funkcije.

Član 22.

Pravobranioacu i zamjeniku Pravobranioaca služba prestaje:

- smjenjivanjem,
- u slučaju podnošenja ostavke i
- kada ispuni uslove za odlazak u penziju propisane zakonom za državne službenike.

Član 23.

Postupak smjenjivanja Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca pokreće se i sprovodi u skladu sa zakonom.

U postupku smjenjivanja Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca omogućit će se da se izjasne o razlozima smjenjivanja.

Član 24.

Pravobranilac i zamjenik Pravobranioaca bit će udaljeni od vršenja službe ako je protiv njih određen pritvor, a mogu biti udaljeni od vršenja dužnosti, ako je protiv njih pokrenut krivični postupak ili postupak za smjenjivanje od vršenja službe.

Član 25.

Pravobranilac i zamjenik Pravobranioaca mogu podnijeti ostavku na vršenje službe. Ostavku podnose Gradskom vijeću, a vršenje službe im prestaje sljedećeg dana od dana kad je ostavka primljena.

Član 26.

Odredbе zakona o pamičnom postupku i o izuzeću sudija ili sudija porotnika koje se primjenjuju na području Kantona Sarajevo, shodno se primjenjuju i na izuzeće Pravobranioaca i njegovog zamjenika.

Izuzeće Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca ne mogu tražiti stranke.

O izuzeću odlučuje Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika.

Član 27.

U Pravobranilaštvu postoji određen broj službenika i namještenika za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova utvrđenih Zakonom.

Član 28.

Unutrašnju organizaciju u Pravobranilaštvu utvrđuje Pravobranilac, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradskog vijeća.

Član 29.

Pravobranilaštvo podnosi Gradskom vijeću i gradonačelniku izvještaj o svom radu, kao i o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcije Pravobranilaštva.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana razmatra Gradsko vijeće najkasnije do 31. marta tekuće godine.

3. Radno-pravni status Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca

Član 30.

Koeficijent za utvrđivanje plaće Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca utvrđuje Odlukom Gradsko vijeće, na prijedlog Administrativne komisije (u daljnjem tekstu: Komisija).

Plaća Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca utvrđuje se množenjem polazne osnove za obračun plaća koja se primjenjuje za državne službenike u jedinstvenom organu uprave, sa koeficijentom iz stava 1. ovog člana, i tako utvrđeni iznos uveća za 0,6% za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Pravobranioacu i zamjeniku Pravobranioaca pripada pravo na položajni dodatak, kojeg utvrđuje Gradsko vijeće, na prijedlog Komisije.

Član 31.

Za naknade koje nemaju karakter plaća, službena putovanja i ostala primanja po osnovu radnog odnosa primjenjuju se propisi koji važe za državne službenike u organima uprave.

Na sva pitanja koja se odnose na radno-pravni status, prava, dužnosti, obaveze i odgovornost Pravobranioaca i zamjenika Pravobranioaca shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o pravobranilaštvu, te propisi kojima se uređuju prava i

dužnosti državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

III. SREDSTVA ZA RAD PRAVOBRANILAŠTVA

Član 32.

Sredstva za rad Pravobranilaštva obezbjeđuju se u budžetu Grada.

Član 33.

Finansijsko i materijalno poslovanje Pravobranilaštva obavlja se na način i po postupku koji važi za organe državne uprave.

Član 34.

Za radnje preduzete u zastupanju pred sudovima i drugim tijelima, u slučaju iz člana 10. ove Odluke, Pravobranilaštvo ima pravo na nagradu i naknadu troškova, prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

Sredstva koja prilikom zastupanja ostvari Pravobranilaštvo, prihod su budžeta Grada.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Pravobranilaštvo, osnovano ovom Odlukom, počinje sa radom danom imenovanju Pravobranilaca.

Član 36.

Pravobranilac će u roku od 30 dana od dana početka rada Pravobranilaštva donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva.

Član 37.

Na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovom Odlukom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o pravobranilaštvu.

Član 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/04).

Član 39.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1242/10
27. jula 2010. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Prim. dr. Željko Ler, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 27. jula 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O PODRŠCI KANDIDATURE GRADA SARAJEVA I GRADA ISTOČNO SARAJEVO ZA DOMAĆINA EVROPSKOG OLIMPIJSKOG OMLADINSKOG FESTIVALA 2015. (EYOF)

Član 1.

Ovom Odlukom daje se podrška kandidaturi Grada Sarajeva, da zajedno sa Gradom Istočno Sarajevo, preduzima sve neophodne aktivnosti usmjerene ka dobijanju statusa domaćina Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2015. (EYOF).

Član 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Sarajeva da:
– vodi proces kandidature Grada Sarajeva, te u saradnji sa odgovarajućim organima Grada Istočno Sarajevo, preduzima aktivnosti utvrđene dokumentima "Smjernice za gradove kandidate za Evropski omladinski olimpijski festival" i "Memorandum o razumijevanju između Grada Istočno Sarajevo i Grada Sarajeva";

– ispred Grada Sarajeva, a u saradnji sa odgovarajućim organima Grada Istočno Sarajevo, formira i imenuje članove tijela, neophodnih za realizaciju kandidature za domaćina Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2015. (EYOF).

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke su dokumenti "Smjernice za gradove kandidate za Evropski omladinski olimpijski festival" i "Memorandum o razumijevanju između Grada Istočno Sarajevo i Grada Sarajeva".

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1244/10
27. jula 2010. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Prim. dr. Željko Ler, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 27. jula 2010. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O NAMJERI OSNIVANJA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS Aevi SARAJEVO"

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Sporazum o namjeri osnivanja Javne ustanove "Muzej savremene umjetnosti ARS Aevi Sarajevo"

Član 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Sarajeva da u ime Grada Sarajeva potpiše Sporazum iz člana 1. ove Odluke, te da poduzme potrebne radnje u smislu realizacije istog.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Sporazum o namjeri osnivanja Javne ustanove "Muzej savremene umjetnosti ARS Aevi Sarajevo"

- (8) Zakupcu koji je izvršio potrebne radove u poslovnim prostorijama i garažama priznaje se vrijednosti uloženi sredstava koje procijeni Komisija prema prethodno donesenom pravilniku.
- (9) Stvarno uložena sredstva iz prethodnog stava zakupac je dužan dokazati računima izvođača radova.
- (10) Iznos priznatih sredstava, koji utvrdi Komisija, se vraća zakupcu poslovnih prostorija kroz kompenzaciju zakupnine za vrijeme trajanja zakupa poslovnih prostorija koja se reguliše aneksom ugovora.
- (11) Ukoliko zakupac poslovnih prostorija, koje već koristi, ocijeni da je potrebno izvršiti nužne radove u istim, podnosi Službi zahtjev za izvođenje nužnih radova u poslovnim prostorijama.
- (12) Postupak po zahtjevu zakupca iz prethodnog stava provodi se na način kao u slučaju iz stava (2) ovog člana Odluke.
- (13) Zakupac, kome su priznata nužna ulaganja u poslovne prostorije, ukoliko poslovne prostorije vraća u posjed zakupodavcu, dužan je iste vratiti u stanju u kojem su se nalazile nakon izvršenih nužnih ulaganja.
- (14) Ukoliko zakupac iz stava (13) ovog člana, vrati zakupodavcu neuslovne poslovne prostorije, zakupodavac će od istog tražiti naknadu štete sudskim putem.
- (15) Zakupac kome je utvrđen iznos zakupnine od 1,00 KM do 5,00 KM po m² (uključujući i 5,00 KM) nema pravo na naknadu sredstava, povrat sredstava, niti na kompenzaciju sa zakupninom iznosa nužnih ulaganja u poslovnu prostoriju.

VI. POSEBNE ODREDBE

Član 26.

(Podzakup)

Zakupac ne može poslovne prostorije ili dio poslovne prostorije i garažu dati u podzakup ili koristiti kao svoje učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj ili drugim oblicima saradnje sa drugim pravnim i fizičkim licima.

Član 27.

(Promjena poslovne djelatnosti)

- (1) Zakupac može podnijeti zahtjev za promjenu poslovne djelatnosti utvrđene Ugovorom.
- (2) O zahtjevu iz prethodnog stava odlučuje Administrativna komisija u skladu sa općinskim odlukama o djelatnostima koje se mogu obavljati na području općina.
- (3) Na osnovu zaključka Administrativne komisije, gradonačelnik zaključuje Anex ugovora o zakupu poslovnih prostorija u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka.

Član 28.

(Prestanak ugovora o zakupu)

- (1) Ugovor o zakupu poslovnih prostorija i garaža prestaje istekom vremena na koje je zaključen.
- (2) Ugovor može prestati i prije isteka vremena im koji je zaključen, na osnovu odustanka, sporazumno ili pod uslovima i na način propisan Zakonom o zakupu poslovnih zgrada i prostorija i propisima donesenim na osnovu Zakona.

Član 29.

(Raskid ugovora o zakupu)

- Gradonačelnik je dužan pokrenuti instrumente obezbjeđenja plaćanja zakupa i izjavom o odustanku jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu poslovnih prostorija i garaža ako zakupac:
- a) ne plati dvije dospelje zakupnine istekom roka od 15 dana od dana dostavljanja opomene dužan je naplatiti zakupninu iz popunjene mjenice na iznos dospelog duga protestirati kod banaka. Deblokada računa dužnika u bankama izvršit će se naplatom cjelokupnog duga i dostavljanjem zamjenskih mjenica te nadoknadom eventualno naplaćenog iznosa zakupnine iz depozita. U slučaju više naplate od potraživanja, Grad Sarajevo će izvršiti povrat viška naplaćenih sredstava zakupcu;
- b) ne plati četiri dospelje zakupnine a po osnovu protestiranih mjenica nije došlo do naplate potraživanja, raskinuti

ugovor i kod nadležnog suda pokrenuti tužbu za naplatu potraživanja i protestirati garanciju ukoliko je obezbijedena;

- c) u roku od tri mjeseca, bez opravdanih razloga, ne otpočne obavljati djelatnost odnosno ne stavi poslovne prostorije u funkciju;
- d) izgubi pravo na obavljanje djelatnosti iz zakonom predviđenih razloga;
- e) ako da prostor u podzakup, a da za to nema pravo.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovoj odluci podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 31.

(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1336/15
22. jula 2015. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

Na osnovu člana 44. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 56. i 57. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - novi Prečišćeni tekst i broj 7/12) i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 22.07.2015. godine, donijelo je

ODLUKU**O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU
PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/10), član 5. stav 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište Pravobranilaštva je u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, Sarajevo".

Član 2.

U članu 17. iza riječi: "diplomirani pravnik", dodaju se riječi: "ili Bakalareat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja.

Član 3.

Iza člana 27. dodaju se novi čl. 27a. i 27b. koji glase:

"Član 27a.

U Pravobranilaštvu postoji potreban broj stručnih savjetnika za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

Član 27b.

Poslove stručnog savjetnika u Pravobranilaštvu može obavljati lice sa stečenom diplomom visokog obrazovanja VII stepen-diplomirani pravnik ili Bakalareat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja, položen pravosudni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Stručni savjetnik pomaže Pravobraniocu, odnosno zamjeniku Pravobranioca u proučavanju i pripremanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom pravobranilaštva u pojedinim predmetima, te samostalno ili pod nadzorom ili uputstvima pravobranioca, odnosno zamjenika pravobranioca obavlja druge stručne poslove predviđene zakonom".

Član 4.

U članu 36. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Na Pravilnik iz prethodnog stava saglasnost daje Gradsko vijeće Grada Sarajeva".

Član 5.

U članu 39. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Izmjene i dopune ove Odluke vrše se na način i po postupku po kojem je donesena".

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1337/15
22. jula 2015. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

Na osnovu člana 40, stav 1, i člana 47, stav 2, alineja 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 16, stav 1, tačka 1, i člana 26, stav 1, tačka 2, Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 22.07.2015. godine, donijelo je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA
"ALIPAŠIN MOST V"**

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Alipašin Most V" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 46/12).

Član 2.

U članu 11. Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Alipašin Most V", iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Zabrana gradnje ne odnosi se na zemljište označeno kao k.č. 4154/27 KO. Novo Sarajevo IV (novi prenjer), u svrhu izgradnje skladišnog prostora, za koje će na osnovu zahtjeva načelnika Općine Novi Grad Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dati stručno mišljenje."

Dosadašnji stav 3. i stav 4. postaju stav 4. i stav 5.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1339/15
22. jula 2015. godine

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

Na osnovu člana 40, člana 45, stav 2, i člana 47, stav 2, alineja 1. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 16, stav 1, tačka 1, i člana 26, stav 1, tačka 2, Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 22.07.2015. godine, donijelo je

ODLUKU

**O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA
"ALIPAŠIN MOST VII"**

(Skrraćeni postupak)

Vrsta Plana

Član 1.

Pristupa se izradi novog Regulacionog plana "Alipašin most VII" po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan).

Granice područja za koje se Plan radi

Član 2.

Granica prostornog obuhvata Plana polazi od raskršća ulica Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243 i Alije Kučukalića k.č. 3525/1, produžava u pravcu zapada idući uz ulicu Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243 (pravac Ilidža) ne obuhvatajući je i dolazi do raskršća ulica Velika drveta k.č. 3599 i Bulevar Meše

Selimovića k.č. 4243, nastavlja na sjever idući ulicom Velika drveta k.č. 3599 koju obuhvata, zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka novoprojektovanom trasom Sjeverne longitudinalne (obuhvata je), a koja ide preko parcela k.č. 3577/2, 3576/2, 3576/4, 3576/1, 3575, 3578, 3571, 3570, 4218/1, 3445, 3446, 3448, 4225 (Buća Potok), 3439, 3438, 3437, 3436, 3435, 3434, 3433 i dolazi do mjesta gdje istu presijeca granica između općina Novi Grad i Novo Sarajevo, potom produžava na jugoistok idući granicom između pomenutih općina i izlazi na ulicu Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243, tj. dolazi do mjesta odakle je opis granice obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u KO. NOVO SARAJEVO IV, Općina Novi Grad.

Površina obuhvata iznosi P=16,8 ha.

Vremenski period za koji se Plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period do donošenja novog plana.

Smjernice za izradu Plana

Član 4.

Plan se radi na osnovu planskih rješenja datih u "Izmjene i dopune Regulacionog plana Alipašin most VII" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11) koja se neće mijenjati izuzev u Zoni "C" između Bulevara Meše Selimovića i Ulice Džemala Bijedića/ na osnovu inicijative Općine Novi Grad i iskazanog interesa investitora: "Unigradnja" d.d. Sarajevo "Unioninvest" d.d. Sarajevo, "Aluvento" d.o.o. Sarajevo, i Šipad d.d. "Enterijeri".

Intervencije u prostoru će se vršiti u Zoni "C" čiji obuhvat polazi od tromede parcela k.č. 3615, 4140/1 i 3613/2, potom nastavlja na istok idući ulicom Džemala Bijedića k.č. 4140/1, 4139/2 (obuhvata je) i dolazi na granicu između političkih općina Novi Grad i Novo Sarajevo kojom produžava na jug u dužini od 176 m i dolazi u tačku br. 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 4243/1 i 3525/2, a ima koordinate y=6529891, x=4856169. Granica obuhvata se lomi na jugozapad idući ulicom Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243/1, te skreće na sjever idući ulicom Velikih drveta k.č. 3599/1 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Novo Sarajevo IV, Općina Novi Grad.

Površina obuhvata na kojem će se vršiti intervencija iznosi P=11,1 ha.

Za Zonu "C" potrebno je voditi računa o sljedećem, i to:

- izvršiti ažuriranje i vektorizaciju geodetske podloge veličine 11,1 ha u razmjeri 1:1000;
- uz geodetsku podlogu potrebno je obezbijediti podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- kroz Plan je potrebno preispitati mogućnost planiranja novih rješenja, a na osnovu inicijative Općine Novi Grad Sarajevo;
- na vlasničkim parcelama planirati objekte namjene stambeno-poslovne i poslovne;
- kroz Plan preispitati kapacitete društvene infrastrukture iz važećeg Plana i po potrebi planirati nove sadržaje i kapacitete;
- urbanističko-tehničke uslove koji se odnose na: bruto građevinsku površinu objekta, spratnost/apsolutnu kotu objekta, stacionami saobraćaj, kao i interni saobraćaj usaglasiti sa prostornim mogućnostima;
- u zavisnosti od veličine i namjene građevinskih parcela moguće je u kompoziciji planiranih objekata predvidjeti i vertikalne akcente;
- koncept planirane prostorne organizacije i planirane kapacitete treba usaglasiti sa primarnom saobraćajnom mrežom i kapacitetima primarne komunalne i energetske infrastrukture;

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU PRAVOBRANILAŠTVA
GRADA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/10 i 30/15), u članu 8. dodaju se novi st.: 3., 4. i 5. koji glase:

"Kada Pravobranilaštvo mora postupati u propisanom zakonskom roku, organi i pravna lica iz st.: 1. i 2. ovog člana dužni su da Pravobranitiocu neodložno dostave spise i obavještenja, odnosno pruže podatke i objašnjenja koja Pravobranilaštvo zatraži.

Ako zbog nepostupanja, odnosno neblagovremenog postupanja, organa i pravnih lica iz st.: 1. i 2. ovog člana nastupi šteta za Grad Sarajevo ili druge subjekte koje zastupa, Pravobranilaštvo o tome obavještava organ koji je ovlašten da vrši nadzor nad radom tog organa ili pravnog lica i Gradonačelnika, te rukovodiocu zastupanog organa ili pravnog lica podnosi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti lica koje je bilo dužno postupiti po zahtjevu Pravobranilaštva.

Rukovodilac zastupanih organa i pravnih lica iz st.: 1. i 2. ovog člana obavezan je pokrenuti postupak iz stava 4. ovog člana, te o postupanju po zahtjevu Pravobranilaštva za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i ishoda pokrenutog postupka, ovlašteno lice je dužno obavijestiti Pravobranilaštvo, koje je protiv lica za koje je utvrđena disciplinska odgovornost dužno podnijeti zahtjev za naknadu pričinjene štete."

Član 2.

U članu 9. stav (3) mijenja se i glasi:

"Ako Pravobranilaštvo smatra da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba povući tužbu ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavještava o tome subjekt koga zastupa."

Iza stava (3) ovog člana dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"Ako se ne postigne saglasnost u mišljenju ili ako subjekt ne odgovori u određenom roku, konačnu odluku donosi Pravobranilaštvo i o tome obavještava subjekt kojeg zastupa."

Član 3.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Član 11.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima iz člana 8. ove Odluke u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode (u daljnjem tekstu: mišljenje).

Organi i pravna lica iz prethodnog stava dužni su pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o građenju i udruživanju sredstava za građenje, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća, kao i drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaze stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Organi i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su pribaviti i saglasnost Gradskog vijeća prije zaključenja ugovora imovinsko-pravne prirode iz stava 2. ovog člana, u skladu sa ustavom i zakonom, a ukoliko na te ugovore nije pribavljeno pravno mišljenje Pravobranilaštva, Gradsko vijeće ih neće ni razmatrati, odnosno odbiće davanje saglasnosti.

Kada je predmet ugovora iz stava 2. ovog člana pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelazi 10.000 KM na dan utvrđivanja vrijednosti, nije obavezno pribavljanje pravnog mišljenja Pravobranilaštva niti Gradskog vijeća.

Pravobranilaštvo mišljenje iz st.: 1. i 2. ovog člana daje najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i potrebne

dokumentacije, a u naročito složenim slučajevima u roku od 30 dana.

O ugovorima zaključenim bez prethodnog pravnog mišljenja Pravobranilaštva iz stava 2. ovog člana, Pravobranilaštvo obavještava organ koji je ovlašten da vrši nadzor nad radom tog organa ili pravnog lica i Gradonačelnika, te podnosi rukovodiocu zastupanog organa ili pravnog lica zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja odgovornosti lica koje je bilo dužno pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva.

Rukovodilac zastupanog organa ili pravnog lica obavezan je pokrenuti postupak iz stava 6. ovog člana i o postupanju po zahtjevu Pravobranilaštva za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i ishoda pokrenutog postupka ovlašteno lice je dužno obavijestiti Pravobranilaštvo."

Član 4.

U članu 17. iza riječi: "tri godine", dodaju se riječi: "nakon položenog pravosudnog ispita."

Član 5.

U članu 20. st.: 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Pravobranilac koji ne bude ponovno imenovan, raspoređuje se na mjesto zamjenika Pravobranitioca, ukoliko je upražnjeno, a ako nije, raspoređuje se na mjesto državnog službenika u Pravobranilaštvu ili drugom gradskom organu u skladu sa svojim stručnim kvalifikacijama.

Rješenje o raspoređivanju Pravobranitioca na mjesto zamjenika Pravobranitioca donosi Gradsko vijeće, a na mjesto državnog službenika Gradonačelnik, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka funkcije Pravobranitioca."

U stavu 4. riječ "gradonačelnika" zamjenjuje se riječima: "iz prethodnog stava ovog člana".

Član 6.

Član 22. mijenja se i glasi:

"Član 22.

Pravobranitiocu funkcija prestaje istekom perioda za koji je imenovan, podnošenjem ostavke, smjenjivanjem, kada ispunio uslove za odlazak u penziju propisane zakonom za državne službenike i u slučaju smrti.

Zamjeniku Pravobranitioca funkcija prestaje podnošenjem ostavke, smjenjivanjem, kada ispunio uslove za odlazak u penziju propisane zakonom za državne službenike i u slučaju smrti.

U slučajevima iz st.: 1. i 2. ovog člana, donosi se odluka o razrješenju."

Član 7.

Član 25. mijenja se i glasi:

"Član 25.

Pravobranilac i zamjenik Pravobranitioca mogu podnijeti ostavku na vršenje službe.

Ostavku podnose Gradskom vijeću, a vršenje službe im prestaje danom razrješenja zbog podnesene ostavke, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke."

Član 8.

U članu 27.b. stav 1. na kraju stava, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "nakon položenog pravosudnog ispita."

Član 9.

Iza člana 27b. dodaju se novi čl.: 27c. i 27d. koji glase:

"Član 27c.

"Radi osposobljavanja za samostalan rad i stručnog obučavanja koje je uslov za polaganje pravosudnog ispita, u Pravobranilaštvu se mogu primati pravobranilački pripravnici pravne struke sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja.

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme najduže do dvije godine.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), a u vezi s članom 140. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 13.03.2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SARAJEVA I ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH/SERVISNE SLUŽBE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE JEDNOGA SVIJETA

Član 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se saradnja između Grada Sarajeva i Engagement Global gGmbH/Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednoga svijeta, kao privrednog društva, u okviru projekta Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave.

Član 2.

Saradnja iz člana 1. Odluke, uspostavlja se potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Grada Sarajeva i Engagement Global gGmbH/Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednoga svijeta (u daljnjem tekstu: Memorandum), čiji tekst je sastavni dio Odluke.

Član 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Sarajeva da u ime Grada Sarajeva potpiše Memorandum, po stupanju na snagu ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-464/17
13. marta 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Igor dr. Gavrić, s. r.

Memorandum o razumijevanju (MoU)

Na osnovu razgovora vodenih između
Grada Sarajeva
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
i
Engagement Global gGmbH
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt¹
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
Njemačka

dvije strane ugovaraju saradnju u okviru projekta

"Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave"

Zadati cilj saradnje je:

- Obje jedinice lokalne samouprave zasnivaju dijalog u vezi sa Ciljevima održivog razvoja (SDG), te u svrhu realiziranja istih izgrađuju oblike saradnje. Pri tome se teži ka daljnjem strateškom razvoju partnerstva jedinica lokalne samouprave. Dosadašnje aktivnosti partnerstva ugrađuju se u kontekst Ciljeva održivog razvoja i unapređuje strateška i integrirana saradnja, tj. međuresorska saradnja u vezi sa Agendom-2030 u obje jedinice lokalne samouprave.

Tokom vremenskog perioda u trajanju od dvije godine, obje jedinice lokalne samouprave sudjeluju aktivno u slijedećim aktivnostima projekta:

¹ Servisna služba za jedinice lokalne samouprave jednoga svijeta
² Dr. Stefan Vilhelmi

- a) Individualno savjetovanje u jedinici lokalne samouprave Wolfsburg, kao i u ev. daljnjim partnerskim jedinicama lokalne samouprave iz mreže projekta,
- b) Organiziranje sudjelovanja i aktivno sudjelovanje tokom savjetodavnog angažmana istočno/jugoistočno-europskih partnera u Njemačkoj,
- c) Radionice za planiranje projekta i skupovi članova mreže u Njemačkoj kao i u istočno/jugoistočno-europskim partnerskim zemljama,
- d) Sprovođenje manifestacija sa efektom u javnosti po pitanju Ciljeva održivog razvoja (SDG) u obje jedinice lokalne samouprave,
- e) Zajedničko realiziranje pilotnih mjera po pitanju Ciljeva održivog razvoja (SDG) u svakoj od dvije jedinice lokalne samouprave.

Izbor stručnog kadra u jedinicama lokalne samouprave za pojedine aktivnosti u projektu vrši se uz dogovor sa potpisnicima Memoranduma o razumijevanju (MoU) i može se odnositi, pored upravnih i političkih tijela jedinice lokalne samouprave, primjera radi, i na poduzeća jedinice lokalne samouprave, te organizacija civilnog društva koja usko saraduju sa jedinicom lokalne samouprave.

- U slučaju oslobađanja stručnog kadra od radnih zadataka u interesu obavljanja ove dužnosti za vremenski period tog pojedinog kratkog angažmana od strane jedinice lokalne samouprave u Njemačkoj, na njen teret ne padaju troškovi za putovanja, smještaj i dnevnice tokom aktivnosti za projekat, te za putovanja članova delegacije ili za stručne manifestacije.

- Sudjelovanje u projektu obuhvata nadalje i finansiranje manifestacije sa efektom u javnosti. Pored toga, može se podnijeti zahtjev za realiziranje pilotnih mjera od strane Engagement Global-a / Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednoga svijeta u svakoj od partnerskih jedinica lokalne samouprave.

- Potpisnice ovog Memoranduma o razumijevanju (MoU) će se međusobno obavještavati o aktualnim razvojinama i stečenim saznanjima, koja su relevantna za projekat, kao i o bilateralnim kontaktima partnera.

Konkretno formiranje saradnje vrši se uz intenzivnu razmjenu i uz međusobnu saglasnost. Trajanje saradnje odgovara, po koncepciji projekta, vremenskom periodu od oko 2 godine (do kraja 2018.). Taj period predviđen je za daljnji strateški razvoj partnerstva u vezi sa Agendom-2030, a okončava se zajedničkom radionicom svih jedinica lokalne samouprave koje su sudjelovale u projektnoj fazi. Realiziranje zajedničko izradenih mjera i daljnji razvoj partnerstva održivog razvoja Sarajevo - Wolfsburg spadaju u odgovornost jedinica lokalne samouprave, pri čemu Engagement Global / Servisna služba za jedinice lokalne samouprave jednoga svijeta (SKEW) može, po potrebi, pružiti podršku. Nadalje, mogu se koristiti i druge mogućnosti podrške od strane Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednoga svijeta (SKEW).

.....
mjesto/datum/
dr. Stefan Vilhelmi²,
rukovoditelj Servisne službe
za jedinice lokalne samouprave
jednoga svijeta (SKEW)
Engagement Global

.....
mjesto/datum/
Gradonačelnik
Grada Sarajeva

Na osnovu člana 44. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 56., 57. i 57a. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi Prečišćeni tekst, 44/16 i 7/12) i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 13.03.2017. godine, donijelo je

Stručno osposobljavanje pripravnika odvija se u skladu sa programom početne obuke utvrđene normativnim aktima Pravobranilaštva, odnosno programom pravosudnog ispita propisanog posebnim propisima, s tim da se, tokom dijela pripravničkog staža, pripravnici upućuju na praktičan rad u općinske i kantonalne sudove.

Član 27d.

Radi osposobljavanja za samostalan rad i stručnog obučavanja koje je uslov za polaganje pravosudnog ispita, u Pravobranilaštvo se mogu primati lica pravne struke sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja, bez zasnivanja radnog odnosa.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na pripravnike, shodno se primjenjuju i na lica koja se stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa."

Član 10.

Član 30. mijenja se i glasi:

"Član 30.

Plaće i naknade Pravobranilaca i zamjenika Pravobranilaca utvrđuju se u skladu sa Odlukom kojom se regulišu plaće i naknade u organima vlasti Grada Sarajeva".

Član 11.

U članu 31. stav 1. briše se.

U istom članu stav 2. mijenja se i glasi:

"Na prava i obaveze koje se odnose na radno-pravni status Pravobranilaca i zamjenika Pravobranilaca koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o pravobranilaštvu, propisi kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika u Federaciji BiH, Kantonu Sarajevu, Gradu Sarajevu, kao i opći propisi o radu i kolektivni ugovori".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 12.

Ovlašćuje se Komisija za statut i akta Gradskog vijeća Grada Sarajeva da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevu."

Broj 01-02-465/17
13. marta 2017. godine
Sarajevu

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Igor dr. Gavrić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 34/08), a u vezi s Elaboratom - Projekt službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva koji je usvojen aktom Gradskog vijeća Grada Sarajeva broj 01-02-1112/14 od 25.06.2014. godine, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 13.03.2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O POČETKU SLUŽBENE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SARAJEVA

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se početak službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, utvrđene u Elaboratu - Projekt službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Član 2.

Početak službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva koja obuhvata najavu i praćenje rada i rezultata rada sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, uključujući organizovanje rada radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, je po donošenju pravilnika Administrativne komisije Gradskog vijeća, na prijedlog sekretara Gradskog vijeća, a kojim se uređuje korištenje sistema, te opća i sigurnosna pravila, odnosno procedure za optimalnu i nesmetanu službenu elektronsku komunikaciju u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Član 3.

Po donošenju pravilnika, iz člana 2. ove Odluke, počinje službena elektronska komunikacija, i to u prvoj fazi, za rad Gradskog vijeća, a u II fazi, za rad radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 01-02-466/17
13. marta 2017. godine
Sarajevu

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Igor dr. Gavrić, s. r.

OPĆINA ILIJAŠ

Općinski načelnik

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 7/05) i čl. 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 7/98, 9/01, 17/04, i 14/08), Općinski načelnik, dana 02.03.2017. godine, verificovao je i donio

ODLUKU

O KOREKCIJI REGULACIONOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA ŽELJEZARA" U ILIJAŠU (izmjena saobraćajnog rješenja)

Član 1.

Utvrđuje se Korekcija Regulacionog plana "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 12/01), u daljem tekstu: Korekcija Plana.

Član 2.

Korekcija Plana se vrši na zemljištu označenom kao dio k.č.: 202/1, 202/2 i 204/1 K.O. Ilijaš Grad - novi premjer.


Korekcijom Plana je - na zemljištu označenom kao dio k.č.: 202/1, 202/2 i 204/1 (u cilju formiranja građevinske parcele za izgradnju reciklažnog dvorišta i zadržavanja postojećeg poslovnog - skladišnog objekta JKP "Vodostan" d.o.o., a u obuhvatu RP "Banovac"), izvršena izmjena saobraćajnog rješenja za kompleks Željezare Ilijaš, odnosno ukidanje dijela saobraćajnice planirane usvojenim Regulacionim planom.

Ovim je izvršeno usaglašavanje saobraćajnog rješenja ovog Plana i kontaktnog Regulacionog plana "Banovac".

Član 3.

Korekcija Plana se sastoji iz tekstualnog dijela i grafičkih priloga: Izvod iz Regulacionog plana "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu, M 1:1000 (list br. 1), Korekcija Regulacionog plana "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu - Urbanističko rješenje, M 1:1000 (list br. 2) i Korekcija Regulacionog plana "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu - Saobraćajno rješenje, M 1:1000 (list br. 3).

Tekstualni i grafički prilozi Korekcije Plana sastavni su dio Regulacionog plana "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 12/01).



Na osnovu člana 6. člana 37. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 81/08, 22/09, 109/12), člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15 od 21.10.2015 godine), člana 31. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21 od 24.02.2021. godine), člana 13., 15, 20 i 37. stav 9 Statuta JP Sarajevo d.o.o., Odluke o prijedlogu pokrića gubitka broj 01-05-900/21 od 10-08-2021 godine, Mišljenja o pokriću gubitka Odbora za reviziju broj OR-01-05-948/21 od 30.08.2021. godine, Mišljenja Nadzornog odbora broj 02-05-N0-951/21 od 30.08.2021. godine, Skupština JP "Sarajevo" d.o.o. na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2021. godine donosi

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA ZA 2020. GODINU

Član 1.

Skupština JP "Sarajevo" d.o.o. donijela je Odluku da se iskazani gubitak po finansijskom izvještaju za 2020. godinu, u iznosu od 1.019.815,55 KM, pokrije iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva broj 01-05-SP-993/21 Sarajevo, 07.09.2021. godine.

Broj 01-05-SP-993/21
07. septembra 2021. godine
Sarajevo

V. d. predsjednica
Skupštine Preduzeća
**Arijana Huseinović –
Ajanović, s. r.**

Na osnovu člana 44. stav 1., 2. i 3., a u vezi sa članom 56. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi Prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16) i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na Šestoj sjednici održanoj dana 29.09.2021. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/10, 30/15 i 12/17) član 14. stav 3. mijenja se i glasi:

"Pravobranilac ima dva zamjenika."

U članu 14. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Kada je Pravobranilac spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi ili naizmjenično."

Član 2.

Ovlašćuje se Komisija za statut i akte Gradskog vijeća Grada Sarajeva da utvrdi Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-1124/21
29. septembra 2021. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Jasmin Ademović, s. r.

Na osnovu člana 46. stav 4. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi Prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16) i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na Šestoj sjednici održanoj dana 29.09.2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVO

Član 1.

Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajeva broj 01-08-Gp-54/21 od 03.09.2021. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-1125/21
29. septembra 2021. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Jasmin Ademović, s. r.

Na osnovu člana 26. stav (1) tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na Šestoj sjednici održanoj 29.09.2021. godine, donijelo je

ODLUKU O PRISTUPANJU PROJEKTU OBNOVE I REKONSTRUKCIJE ASTRONOMSKOG OPSERVATORIJA TREBEVIĆ

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom Grad Sarajevo pristupa Projektu obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević (u daljnjem tekstu: Projekat) koji je u zemljišnim knjigama upisan kao k.č.2182/84 K.O. SP Kijevo zk. ul. 3152, u naravi Tvrđava, na kojem je upisano pravo raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo sa dijelom 1/1, što odgovara katastarskoj parceli označenoj kao k.č. 142/3, zatim k.č. 2182/8 u naravi Pašnjak, što odgovara katastarskoj parceli označenoj kao k.č. 142/1, k.č. 2182/1, u naravi Šuma, čiji dio odgovara katastarskoj parceli označenoj kao k.č. 142/1 i k.č. 2182/160 u naravi Gradilište, a što odgovara katastarskoj parceli označenoj kao k.č. 142/2 na kojem je upisano Državno vlasništvo – Državni erar (općenarodna imovina) sa dijelom 1/1, sve upisano u K.O. SP Kijevo zk. ul. 3052.

Član 2.

(Dužnosti)

Gradsko vijeće Grada Sarajeva izražava opredjeljenje da učestvuje u Projektu i daje saglasnost i ovlaštenje gradonačelnici Grada Sarajeva i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva da, u okviru svojih nadležnosti, poduzimaju sve potrebne pravne, organizacijske, tehničke, administrativne i finansijske radnje i aktivnosti u cilju uspješne realizacije Projekta, kao i da poduzimaju radnje na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa putem odgovarajućih pravnih poslova.

Član 3.

(Dužnosti)

Obzirom da je Tvrđava Bistrik kula sa Opservatorijem proglašena objektom od kulturološke vrijednosti i da je smještena unutar Zaštićenog pejzaža Trebević, zona I - nukleus - zona stroge zaštite, Gradsko vijeće Grada Sarajeva daje saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva da, putem nadležne Gradske službe, u okviru dužnosti propisanih članom 2. ove odluke, sa relevantnim ustanovama, jasno definiše mogućnost i obim izvođenja građevinskih radova unutar te zone, parcele i objekte koje će biti obuhvaćeni Projektom obnove, izradu elaborata obnove – Idejnog rješenja, kao i projekata izgradnje cestovne i druge infrastrukture na prilazu ovom objektu.

Član 4.

(Dužnosti)

Gradsko vijeće Grada Sarajeva daje saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva da, sa obrazovnim ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva i drugim

33/08
7/12
44/16

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/08-Novi prečišćeni tekst

Na osnovu člana 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/08) i člana 172. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/05 - Prečišćeni tekst i 7/08), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici od 3. oktobra 2008. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o pravobranilaštvu.

Novi prečišćeni tekst Zakona o pravobranilaštvu obuhvata: Zakon o pravobranilaštvu-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/01), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/02), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/05) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/08), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-27821/08
3. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Zakonodavno - pravne komisije
Esad Hrvaić, s. r.

**ZAKON
O PRAVOBRANILAŠTVU
(NOVI PREČIŠĆENI TEKST)**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Pravobranilaštvo) je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton).

Pravobranilaštvo vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 2.

Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima.

Član 3.

Državni organi, preduzeća (društva) i druga pravna lica dužni su Pravobranilaštvu dostavljati podatke i obavještenja o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u vlasništvu Kantona radi preduzimanja pravnih radnji i sredstava za koje je Pravobranilaštvo ovlašteno.

Organi i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su, na zahtjev Pravobranilaštva, dostaviti podatke, obavještenja i spise koji su mu potrebni za preduzimanje radnji za koje je ovlašteno.

Pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i sredstva za ostvarivanje funkcije iz člana 1. ovog Zakona i na vlastitu inicijativu.

Član 4.

Federalni i kantonalni propisi kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, shodno se primjenjuju i na državne službenike i namještenike Pravobranilaštva, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Član 5.

Pravobranioocu i zamjeniku pravobranioaca izdaje se službena legitimacija. Ministar pravde Kantona propisuje obrasce i način izdavanja službene legitimacije.

Član 6.

U pravobranilaštvu su u ravnopravnoj upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik i latinično i ćirilično pismo.

Pravobranilaštvo može koristiti i ostale jezike kao sredstvo komunikacije.

Član 7.

Pravobranilaštvo ima pečat u skladu sa Zakonom o pečatima Kantona.

Na zgradi u kojoj je smješteno Pravobranilaštvo mora biti istaknut naziv Pravobranilaštva sa grbom Kantona.

Sjedište Pravobranilaštva je u Sarajevu.

II. NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PRAVOBRANILAŠTVA

1. Nadležnost Pravobranilaštva

Član 8.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona i njegovih organa, kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i stručnih službi i drugih institucija čiji je osnivač Kanton.

Izuzetno od odredaba prethodnog stava, Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač, odnosno suosnivač Kanton, a po zahtjevu osnivača, odnosno suosnivača.

Član 9.

Ako Vlada Kantona (u daljnjem tekstu: Vlada) drukčije ne odluči, Pravobranilaštvo, pored vršenja poslova određenih zakonom, zastupa Kanton u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona pred stranim sudovima, arbitražama i drugim stranim državnim organima i organizacijama.

Pravobranilaštvo može ovlastiti Federalno pravobranilaštvo da obavlja poslove u postupcima iz prethodnog stava.

Ako, po propisima strane zemlje, Pravobranilaštvo ne može neposredno zastupati pred njenim sudovima, arbitražama i drugim državnim organima i organizacijama, Vlada će ovlastiti drugo lice koje po propisima strane zemlje može da ga zamjenjuje u zastupanju.

Član 10.

Državni i drugi organi, preduzeća i druga pravna lica iz člana 9. ovog Zakona dužni su blagovremeno obavijestiti Pravobranilaštvo o slučajevima u kojima je ono ovlašteno da ih zastupa i ulaže pravna sredstva i preuzima druge zakonom određene pravne radnje i da mu dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Poslove zastupanja organa i pravnih lica iz člana 8. ovog Zakona Pravobranilaštvo vrši u svim sudskim postupcima i upravnom postupku, u skladu sa zakonom.

Pravobranilaštvo može zastupati državne organe koji su tuženi u upravnom sporu, ako ga oni na to ovlaste, kada je povrijeđena imovina i imovinski interesi Kantona.

Član 11.

U vršenju poslova zastupanja, Pravobranilaštvo je ovlašteno da preuzima sve radnje koje preuzima stranka u postupku.

Ako Pravobranilaštvo smatra da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba povući tužbu ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavještava o tome subjekt koga zastupa, koji o tome zauzima konačan stav.

Član 12.

Pravobranilaštvo preuzima pravne radnje, radi zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, pred sudovima i drugim nadležnim organima, kao i u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, kada je na to ovlašteno zakonom.

U preuzimanju pravnih radnji iz prethodnog stava, kao i u drugim slučajevima kada je na to ovlašteno zakonom, Pravobranilaštvo ima položaj i prava stranke u postupku.

Pravobranilaštvo može zastupati i druga pravna lica, na njihov zahtjev, ako vršenje tih poslova ne utiče na blagovremeno i uspješno izvršavanje njegovih funkcija određenih zakonom.

Član 13.

Ako Pravobranilaštvo treba po zakonu da zastupa stranke čiji su interesi u suprotnosti, a jedna od njih je Kanton, a druga općina koja je poslove pravobranilaštva povjerila Pravobranilaštvu, Pravobranilaštvo neće zastupati ni jednu stranku.

U slučaju da Pravobranilaštvo treba po zakonu da zastupa stranke čiji su interesi u suprotnosti, Pravobranilaštvo neće zastupati te stranke.

U slučaju iz prethodnog stava, stranke mogu ovlastiti drugog zastupnika.

Član 14.

U postupku donošenja općih akata, kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima i vlasništvu Kantona, obavezno se pribavlja mišljenje pravobranioca.

Član 15.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć organima, fondovima, preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 8. ovog Zakona u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje

mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode (u daljnjem tekstu: mišljenje).

Organi i pravna lica iz prethodnog stava dužni su pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o građenju i udruživanju sredstava za građenje, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća, kao i drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaze stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Kada je predmet ugovora iz stava 2. ovog člana pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelazi 10.000 KM na dan utvrđivanja vrijednosti, nije obavezno pribavljanje pravnog mišljenja Pravobranilaštva.

Pravobranilaštvo mišljenje iz st. 1. i 2. ovog člana daje najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i potrebne dokumentacije, a u naročito složenim slučajevima u roku od 30 dana.

Član 16.

Pravobranilaštvo daje Skupštini Kantona i organima Kantona, na njihov zahtjev, pravno mišljenje o imovinsko- pravnim ugovorima koje namjeravaju da zakluče sa stranim pravnim i fizičkim licima, kao i o drugim imovinsko-pravnim odnosima sa tim licima.

Član 17.

Organi, fondovi, preduzeća i druga pravna lica iz člana 8. ovog Zakona dužni su zaključeni ugovor imovinsko-pravne prirode dostaviti Pravobranilaštvu, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ako Pravobranilaštvo ocijeni da je zaključeni ugovor ništav, podnijet će tužbu za utvrđivanje ništavosti, a u slučaju da ugovorena cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti - tužbu za poništenje ugovora ili izmjenu ugovora.

2. Organizacija Pravobranilaštva

Član 18.

Funkciju Pravobranilaštva vrši kantonalni pravobranilac (u daljnjem tekstu: pravobranilac).

Član 19.

Pravobranilac predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši prava i dužnosti utvrđene kantonalnim zakonom, drugim kantonalnim propisom i općim aktom. Broj zamjenika pravobranioca utvrđuje Vlada na prijedlog ministra pravde Kantona.

Član 20.

Zamjenik pravobranioca vrši poslove iz djelokruga Pravobranilaštva koje mu odredi pravobranilac.

U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovlaštenja pravobranioca. Kad je pravobranilac spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi.

Član 21.

Pravobranioca i zamjenika pravobranioca imenuje, smjenjuje i razrješava Skupština Kantona.

Član 22.

Za pravobranioca i njegovog zamjenika može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima ili pravnim poslovima u drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje pet godina, koji je radeći na tim organima i pravnim licima stekao ugled pravnog stručnjaka i koji posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranioca.

Član 23.

Pravobranilac se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan. Zamjenik pravobranioca imenuje se bez ograničenja trajanja mandata.

Član 24.

Pravobranioocu koji ne bude ponovo imenovan prestaje funkcija pravobranioca, ali mu ne prestaje radni odnos. Pravobranilac koji ne bude ponovo imenovan, raspoređuje se na odgovarajuće poslove u Pravobranilaštvu. Rješenje o raspoređivanju pravobranioca iz prethodnog stava, donosi Vlada, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka funkcije pravobranioca. Ako pravobranilac ne prihvati raspored na poslove po rješenju Vlade, prestaje mu radni odnos, po isteku 30 dana od dana donošenja rješenja.

Član 25.

Prije stupanja na dužnost pravobranilac i zamjenik pravobranioca daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Tekst svečane izjave glasi:

"Izjavljujem da ću se u vršenju službe pravobranioca - zamjenika pravobranioca pridržavati ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo i da ću službu vršiti savjesno".

Član 26.

Pravobranilac i zamjenik pravobranioca dužni su čuvati svoj ugled i ugled Pravobranilaštva.

Pravobranilac i zamjenik pravobranioca ne mogu vršiti inokosnu funkciju ni biti članovi izvršnog tijela političke organizacije.

Pravobranilac i zamjenik pravobranioca ne mogu biti krivično gonjeni ili lišeni slobode zbog iskazanog mišljenja ili odluke donesene u vršenju funkcije.

Član 27.

Pravobranioocu i zamjeniku pravobranioca služba prestaje:

- smjenjivanjem,
- u slučaju podnošenja ostavke i
- kada ispuni uslove za odlazak u penziju, propisane zakonom za državne službenike.

Član 28.

Pravobranilac i zamjenik pravobranioca će biti smijenjen od vršenja službe ako je: osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe; izvršio težu povredu službe, odnosno ugleda službe; utvrđeno da kroz duže vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate i neuredno ili nekvalitetno obavlja službu; na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrđeno da je trajno izgubio radnu sposobnost.

Član 29.

U postupku smjenjivanja, pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca omogućit će se da se izjasne o razlozima smjenjivanja.

Član 30.

Pravobranilac odnosno zamjenik pravobranioca bit će udaljen od vršenja službe ako je protiv njega određen pritvor.
Pravobranilac odnosno zamjenik pravobranioca može biti udaljen od vršenja dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak ili postupak za smjenjivanje od vršenja službe. Odluku o udaljenju od vršenja službe pravobranioca odnosno zamjenika pravobranioca donosi premijer, na prijedlog ministra pravde Kantona.

Član 31.

Pravobranilac i zamjenik pravobranioca mogu podnijeti ostavku na vršenje službe.
Pravobranilac i zamjenik pravobranioca podnose ostavku Skupštini Kantona.
Pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca prestaje vršenje službe slijedećeg dana od dana u koji je ostavka primljena.

Član 32.

Odredbe zakona o parničnom postupku i o izuzeću sudija ili sudija porotnika, koje se primjenjuju na području Kantona shodno se primjenjuju i na izuzeće pravobranioca i njegovog zamjenika.
Izuzeće pravobranioca i njegovog zamjenika ne mogu tražiti stranke.
O izuzeću pravobranioca i zamjenika pravobranioca odlučuje ministar pravde Kantona.

Član 33.

U pravobranilaštvu postoji određeni broj državnih službenika i namještenika za vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova.

Član 34.

U Pravobranilaštvu postoji potreban broj stručnih savjetnika za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

Član 35.

Poslove stručnog savjetnika u Pravobranilaštvu može obavljati lice koje ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.
Stručni savjetnik pomaže pravobraniocu, odnosno zamjeniku pravobranioca u proučavanju i pripremanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom pravobranilaštva u pojedinim predmetima, te samostalno ili pod nadzorom i uputstvima pravobranioca, odnosno zamjenika pravobranioca obavlja druge stručne poslove predviđene zakonom.

Član 36.

Unutrašnju organizaciju u Pravobranilaštvu utvrđuje pravobranilac, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra pravde Kantona.

Član 37.

Pravobranilaštvo podnosi Skupštini i Vladi Kantona izvještaj o svom radu, kao i o uočnim pojavama i problemima u primjeni zakona i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcije Pravobranilaštva.

Jedan primjerak izvještaja iz stava 1. ovog člana, Pravobranilaštvo dostavlja Ministarstvu pravde i uprave Kantona, koje dostavlja Vladi i Skupštini mišljenje o podne- senom izvještaju, sa prijedlogom zaključaka.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana, sa mišljenjem Ministarstva pravde i uprave Kantona iz stava 2. ovog člana, Skupština razmatra najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Član 38.

Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u Pravobranilaštvu donosi ministar pravde Kantona.

3. Radno-pravni status pravobranioca i zamjenika pravobranioca

Član 39.

Koeficijent za utvrđivanje plaće pravobranioca i zamjenika pravobranioca utvrđuje Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Komisija).

Plaća pravobranioca i zamjenika pravobranioca utvrđuje se množenjem polazne osnove za obračun plaća, koja se primjenjuje na državne službenike u kantonalnim organima, sa koeficijentom iz stava 1. ovog člana i tako utvrđeni iznos uveća za 0,6% za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Položajni dodatak pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca utvrđuje Komisija.

Član 40.

Za naknade koje nemaju karakter plaće i naknade troškova službenog putovanja pravobranioca i zamjenika pravobranioca, primjenjuju se propisi koji važe za državne službenike, s tim da procenat uvećanja dnevnice za službeno putovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca utvrđuje Komisija.

Nalog za službeno putovanje pravobraniocu izdaje predsjedavajući Komisije, a nalog za službeno putovanje zamjeniku pravobranioca izdaje pravobranilac.

Član 41.

Pravobranilac i zamjenik pravobranioca imaju pravo na korištenje godišnjeg odmora, na način i pod uvjetima propisanim za državne službenike, a kriterije za utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora utvrđuje Komisija.

Član 42.

O pojedinačnim pravima pravobranioca iz radnog odnosa, utvrđenim ovim Zakonom i drugim aktima, odlučuje rješenjem Komisija.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana, može se uložiti prigovor Komisiji.

Rješenje Komisije po prigovoru je konačno.

O pojedinačnim pravima iz radnog odnosa zamjenika pravobranioca, utvrđenim ovim Zakonom i drugim aktima, odlučuje rješenjem pravobranilac.

Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana, može se uložiti prigovor pravobraniocu.

Rješenje pravobranioca po prigovoru je konačno.

Član 43.

Na prava i obaveze koje se odnose na radno-pravni status pravobranioca i zamjenika pravobranioca, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

4. Organizacija pravobranilaštva Grada Sarajeva i pravobranilaštva općine

Član 44.

Radi zaštite imovine i imovinskih interesa Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Grad), odnosno općine sa teritorije Kantona Sarajevo, osniva se pravobranilaštvo Grada, odnosno pravobranilaštvo općine.

Pravobranilaštvo Grada, odnosno pravobranilaštvo općine, osniva se odlukom Gradskog, odnosno općinskog vijeća.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se i broj zamjenika pravobranioca.

Gradsko, odnosno općinsko vijeće može vršenje poslova pravobranilaštva povjeriti Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.

U slučaju iz prethodnog stava, sredstva za materijalne troškove i plaće službenika koji obavljaju povjerene poslove pravobranilaštva osiguravaju se iz budžeta Grada, odnosno općine.

Član 45.

Gradskog, odnosno općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje i smjenjuje Gradsko, odnosno općinsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Na prijedlog gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika, organ iz prethodnog stava odlučuje i o udaljenju od vršenja službe, o izuzeću i o ostavci gradskog, odnosno općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika.

Član 46.

Za gradskog, odnosno općinskog pravobranioca i zamjenika pravobranioca može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima, u trajanju najmanje tri godine i koji posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranilaštva.

Gradski, odnosno općinski pravobranilac i njegov zamjenik daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Gradskog, odnosno općinskog vijeća.

Tekst svečane izjave, shodno odredbama člana 24. stav 2. ovog Zakona, utvrđuje Gradsko, odnosno općinsko vijeće.

Unutrašnju organizaciju u pravobranilaštvu Grada, odnosno općine, utvrđuje pravobranilac, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji pravobranilaštva, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradskog, odnosno općinskog vijeća. Službenu legitimaciju gradskog, odnosno općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika izdaje gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, odgovarajućom primjenom pravilnika o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca iz člana 5. stav 2. ovog Zakona.

III. SREDSTVA ZA RAD PRAVOBRANILAŠTVA

Član 47.

Sredstva za rad Pravobranilaštva obezbjeđuju se u budžetu Kantona, odnosno budžetu općine.

Član 48.

Finansijsko i materijalno poslovanje Pravobranilaštva obavlja se na način koji važi za organe državne uprave.

Član 49.

Za radnje preduzete u zastupanju pred sudovima i drugim tijelima, u slučaju iz člana 12. stav 2. ovog Zakona, Pravobranilaštvo ima pravo na nagradu i naknadu troškova, prema tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

Sredstva koja prilikom zastupanja ostvari Pravobranilaštvo prihod su budžeta Kantona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Pravobranilaštvo osnovano u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97) počinje sa radom danom imenovanja pravobranioca i zamjenika pravobranioca, a najkasnije 15. jula 1997. godine.

Do dana početka sa radom Pravobranilaštva, Vlada će, na prijedlog ministra pravde Kantona, uz potvrdu Skupštine Kantona, imenovati pravobranioca i zamjenike pravobranioca.

Član 51.

Općinsko pravobranilaštvo osnovat će se i početi sa radom, odnosno općina će povjeriti obavljanje poslova pravobranilaštva Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, u roku od tri mjeseca od dana donošenja Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97).

Do početka rada Pravobranilaštva iz prethodnog stava, poslove zastupanja općina sa područja Kantona, obavljat će Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.

Član 52.

Pravobranilac će donijeti, u roku od 30 dana od početka rada Pravobranilaštva, osnovanog u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97), pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva.

Član 53.

Ministar pravde donijet će pravilnik o poslovanju i vođenju evidencija u Pravobranilaštvu.

Član 54.

Do donošenja pravilnika o unutrašnjem poslovanju Pravobranilaštva prema odredbama Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97), primjenjivat će se postojeći pravilnik o unutrašnjem poslovanju Javnog pravobranilaštva grada Sarajeva, ako nije u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Do donošenja propisa koje po odredbama Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97) donosi ministar pravde Kantona, primjenjivat će se postojeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Propise za čije je donošenje po odredbama Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97) ovlašten ministar pravde Kantona, donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona.

Član 55.

Grad Sarajevo će osnovati Pravobranilaštvo Grada, odnosno Grad će povjeriti obavljanje poslova pravobranilaštva Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, u roku od tri mjeseca, od dana donošenja Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), do kada će poslove zastupanja Grada obavljati Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.

Član 56.


Na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Zakonom za Gradsko, odnosno općinsko pravobranilaštvo, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona koje se odnose na Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.

Član 57.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/02), Gradsko, odnosno općinsko vijeće uskladit će odluke o osnivanju Gradskog, odnosno općinskog pravobranilaštva sa odredbama ovog Zakona.

Član 58.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/08), prestaje primjena odredaba Zakona o plaćama i naknadama funkcionera iz oblasti izvršne vlasti i kantonalne uprave u Kantonu Sarajevo i službenika koji rukovode stručnim službama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 28/01), koje se odnose na pravobranioca i zamjenika pravobranioca.



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XVII – Broj 7

Ponedjeljak, 5. marta 2012. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 49. tačka c) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 05.03.2012. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

Član 1.

U Zakonu o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst) član 39. mijenja se i glasi:

"Član 39.

Plaće i naknade pravobranioca i zamjenika pravobranioca utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se regulišu plaće i naknade u organima vlasti Kantona Sarajevo".

Član 2.

U članu 40. stav 1. briše se.

Član 3.

U članu 43. iza riječi "Federaciji Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "Kantona Sarajevo, kao i".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-5266/12
05. marta 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 1. 1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 111. i člana 112. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Novi prečišćeni tekst br. 25/10, i br. 14/11 i 19/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 05.03.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo - Novi prečišćeni tekst, br. 25/10, 14/11 i 19/11) u članu 26. u stavu 3. broj "1/3" zamjenjuje se brojem "3", i u istom stavu riječi "ukupnog broja članova tijela" brišu se.

U članu 26. iza stava 4. dodaje se novi stav koji glasi:

"Vanjski članovi ne mogu biti predsjedavajući komisija".

Član 2.

U članu 35. stav 1. u alineji 6. iza riječi "obrazovanje" briše se "zarezi" i stavlja riječ, "i", iza riječi "nauku" briše se "zarezi" i riječi "kultura i sport".

U članu 35. u stavu 1. iza alineje 17. dodaje se nova alineja i glasi:

"Komisija za kulturu i sport"

Član 3.

U članu 37. u stavu 1. iza alineje 6. dodaje se nova "alineja 7." i glasi:

"daje saglasnost na normativne akte Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo".

Član 4.

U članu 41. u stavu 1. iza riječi "obrazovanje" briše se zarez, a iza riječi "nauku" briše se "zarezi" i riječi "kulturu i sport".

U članu 41. u stavu 1. brišu se "alineje 3. i 4".


Član 5.

Iza člana "52 a." dodaje se član "52 b" i glasi:

"Član 52 b.

Komisija za kulturu i sport:

- razmatra stanje kulture i sporta i daje mišljenje i prijedlog Skupštini Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu za unapređenje kulture i sporta u Kantonu Sarajevo,
- razmatra pitanje strategije finansiranja institucija kulture i sportskih organizacija na nivou Kantona, u cilju njihovog razvoja i efikasnijeg djelovanja i o tome daje mišljenje i prijedlog Skupštini i resornom ministarstvu,
- razmatra prijedloge o održavanju kulturnih i sportskih manifestacija u Kantonu Sarajevo od značaja za Kanton,
- razmatra pitanje i daje mišljenja i prijedloge za razvoj i unapređenje objekata kulture i sporta



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXI – Broj 44

Četvrtak, 3. novembra 2016. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13). Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.10. 2016. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

Član 1.

U članu 3. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst i broj 7/12) dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:

"Kada Pravobranilaštvo mora postupati u propisanom zakonskom roku, organi i organizacije iz st. 1. i 2. ovog člana dužni su da pravobranioцу neodložno dostave spise i obavještenja, odnosno pruže podatke i objašnjenja koja Pravobranilaštvo zatraži.

Ako zbog nepostupanja, odnosno neblagovremenog postupanja organa i organizacija iz st. 1. i 2. ovog člana nastupi šteta za Kanton Sarajevo ili druge subjekte koje zastupa, Pravobranilaštvo o tome obavještava ministarstvo koje je ovlašteno da vrši nadzor nad radom tog organa ili organizacije i Vladu i podnosi rukovodiocu zastupanog organa ili organizacije zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti lica koje je bilo dužno postupiti po zahtjevu Pravobranilaštva.

Rukovodilac zastupanog organa ili organizacije obavezan je pokrenuti postupak iz stava 5. ovog člana i o postupanju po zahtjevu Pravobranilaštva za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i o ishodu pokrenutog postupka ovlašteno lice je dužno obavijestiti Pravobranilaštvo, koje je dužno protiv lica za koje je utvrđena disciplinska odgovornost podnijeti zahtjev za naknadu prouzročene štete."

Član 2.

U članu 10. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5., koji glase:

"Ukoliko pravomoćnomi presudom bude utvrđen nezakonit rad ili odluka zastupanog organa ili organizacije, Pravobranilaštvo o tome obavještava ministarstvo koje je ovlašteno da vrši nadzor nad radom tog organa ili organizacije i Vladu i podnosi rukovodiocu zastupanog organa ili organizacije zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja odgovornosti za nezakonit rad ili nezakonitu odluku.

Rukovodilac zastupanog organa ili organizacije obavezan je pokrenuti postupak iz stava 4. ovog člana i o postupanju po zahtjevu Pravobranilaštva za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i ishodu pokrenutog postupka ovlašteno lice je dužno obavijestiti Pravobranilaštvo."

Član 3.

U članu 11. stav 2. iza riječi: "Ako Pravobranilaštvo smatra da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba povući tužbu ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavještava o tome subjekt koga zastupa" stavlja se tačka, a ostali dio teksta briše se.

Dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ako se ne postigne saglasnost u mišljenju ili ako subjekt ne odgovori u određenom roku, konačnu odluku donosi Pravobranilaštvo i o tome obavještava subjekt kojeg zastupa."

Član 4.

U članu 15. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Organi i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su pribaviti i saglasnost Skupštine Kantona prije zaključenja ugovora imovinsko-pravne prirode iz stava 2. ovog člana, u skladu sa Ustavom Kantona i zakonom, a ukoliko na te ugovore nije pribavljeno pravno mišljenje Pravobranilaštva, Skupština ih neće ni razmatrati, odnosno odbiće davanje saglasnosti."

U dosadašnjem stavu 3. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: "niti saglasnosti Skupštine Kantona."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Iza stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7., koji glase:

"O ugovorima zaključenim bez prethodnog pravnog mišljenja Pravobranilaštva iz stava 2. ovog člana, Pravobranilaštvo obavještava ministarstvo koje je ovlašteno da vrši nadzor nad radom tog organa ili organizacije i Vladu i podnosi rukovodiocu zastupanog organa ili organizacije zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja odgovornosti lica koje je bilo dužno pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva.

Rukovodilac zastupanog organa ili organizacije obavezan je pokrenuti postupak iz stava 4. ovog člana i o postupanju po zahtjevu Pravobranilaštva za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i ishodu pokrenutog postupka ovlašteno lice je dužno obavijestiti Pravobranilaštvo."

Član 5.

U članu 22. iza riječi: "diplomirani pravnik", dodaju se riječi: "ili Bakalareat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja." a iza riječi: "pet godina", dodaju se riječi: "nakon položenog pravosudnog ispita".

Član 6.

U članu 24. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"Pravobranilac koji ne bude ponovo imenovan, raspoređuje se na mjesto zamjenika pravobranioaca, ukoliko je upražnjeno, a ako nije, raspoređuje se na mjesto državnog službenika u Pravobranilaštvu ili drugom kantonalnom organu u skladu sa svojim stručnim kvalifikacijama.

Rješenje o raspoređivanju pravobranioaca na mjesto zamjenika pravobranioaca donosi Skupština Kantona, a na mjesto državnog službenika Vlada, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka funkcije pravobranioaca."

U stavu 4. riječ "Vlade" zamjenjuje se riječima: "iz prethodnog stava ovog člana".

Član 7.

Član 27. mijenja se i glasi:

"Član 27.

Pravobranioacu funkcija prestaje istekom perioda za koji je imenovan, podnošenjem ostavke, smjenjivanjem, kada ispuni uslove za odlazak u penziju propisane zakonom za državne službenike i u slučaju smrti.

Zamjeniku pravobranioaca funkcija prestaje podnošenjem ostavke, smjenjivanjem, kada ispuni uslove za odlazak u penziju propisane zakonom za državne službenike i u slučaju smrti.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, donosi se odluka o razrješenju."

Član 8.

U članu 31. stav 3. mijenja se i glasi:

"Pravobranioacu i zamjeniku pravobranioaca prestaje vršenje službe danom razrješenja zbog podnesene ostavke, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke."

Član 9.

U članu 35. stav 1. na kraju stava tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "nakon položenog pravosudnog ispita."

Član 10.

Iza člana 36. dodaju se novi čl. 36a. i 36b., koji glase:

"Član 36a.

Radi osposobljavanja za samostalan rad i stručnog obučavanja koje je uslov za polaganje pravosudnog ispita, u Pravobranilaštvu se mogu primati pravobranilački pripravnici pravne struke s ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja.

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme najduže do dvije godine.

Stručno osposobljavanje pripravnika odvija se u skladu sa programom početne obuke utvrđene normativnim aktima Pravobranilaštva, odnosno programom pravosudnog ispita propisanog posebnim propisima, s tim da se, tokom dijela pripravnčkog staža, pripravnici upućuju na praktičan rad u općinske i kantonalne sudove.

Član 36b.

Radi osposobljavanja za samostalan rad i stručnog obučavanja koje je uslov za polaganje pravosudnog ispita, u Pravobranilaštvu se mogu primati lica pravne struke s ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja, bez zasnivanja radnog odnosa.

Određbe ovog zakona koje se odnose na pripravnike, shodno se primjenjuju i na lica koja se stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa."

Član 11.

U članu 45. stav 1. iza riječi: "imentuje", veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "smjenjuje" dodaju se riječi: "i razrješava".

Član 12.

U članu 46. stav 1. iza riječi: "diplomirani pravnik", dodaju se riječi: "ili Bakalareat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS

studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja.", a nakon riječi: "tri godine", dodaju se riječi: "nakon položenog pravosudnog ispita".

Član 13.

Iza člana 57. dodaje se novi član 57a. koji glasi:

"Član 57a.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Gradsko, odnosno općinsko vijeće uskladiće odluke o osnivanju Gradskog, odnosno općinskog pravobranilaštva sa odredbama ovog Zakona."

Član 14.

(Stupanje sa snagom)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-31291/16
26. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu čl. 17. i 21. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 42/13 - Prečišćeni tekst i 13/15) i čl. 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine, donijela je

ODLUKU

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE
ODSJEKA ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU NA
PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
SARAJEVU**

I

Daje se saglasnost za osnivanje Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa priloženim Elaboratom.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-30570/16
19. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

ELABORAT

**o opravdanosti osnivanja Odsjeka za edukaciju i
rehabilitaciju**

Uvod

Obrazovana radna snaga predstavlja suštinski preduvjet ekonomskog razvoja države. Najnaprednije i najbogatije države svijeta imaju najbolje obrazovne sisteme. Pravo na obrazovanje utvrđeno je Ustavom Bosne i Hercegovine. Finansijska sredstva alocirana u obrazovne svrhe nisu dovoljna. Stručno obučavanje predstavlja ključni preduvjet za ekonomski razvoj jedne zemlje i smanjenje stope nezaposlenosti i siromaštva.

Ovim elaboratom se uzelo u obzir veliki značaj raspoloživih kvalificiranih i kompetentnih stručnih kadrova iz oblasti edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u razvoju, kako bi se povećao broj kvalificiranih kadrova specifičnih za educiranje i rehabilitaciju, kao i njihovo uključivanje u aktuelnu reformu visokoškolskog sistema obrazovanja.

Osnivanje Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dalje polazi od premise da visoki kvalitet u ovoj oblasti može da se realizira visokokvalitetnim obrazovanjem i usavršavanjem stručnih kadrova na svim nivoima. Visoki kvalitet obrazovanja i usavršavanja postiže se veoma dalekosežnim integriranjem formalnih i neformalnih kvalifikacionih mjera potrebnih za

